

САНА ОЛОХ

ЧУРАПЧЫ
ОРОЙУОНЭН
ХАБЫАТА

ХАБЫАТ
1991 СЫЛ АЛТЫННЫ
18 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

№ 57 (7442) • 1993 сый. Ыам ыйын 15 күнэ. Субуота • Санаата 1 солж. 50 харчы

Референдум официальной түмүгэ биллэрилиниэ

Москва, ыам ыйын 5 күнэ. (РИТА—ССТА). Референдумга ыктыымы ылбыт Россия дьонун 58,7 бырыһыаннара Борис Ельцингэ итэҕэйэллэрин билгэттилэр. Референдум Киин комиссията куластааһын бүтэһиниэхэ түмүгүн биллэрдэ.

Куластааһынга ыктыыбыт дьон 53 бырыһыан Президент уонна Правительство социальнай политиканын ойбоото.

Референдумга ыктытар бырааптаах граждандар

31,7 бырыһыаннара Президент бэлдьэбун иннинэ быыбардыыр иһин, оттон 43,1 бырыһыаннара народнай депутаттары бэлдьэбун иннинэ быыбардыыр иһин санааларын эттилэр.

Онон бастагы уонна иккис ыктыыга быһаарым ылынына, үһсү, төрдүс ыктыыга быһаарым ылыллыбата.

Референдумга барыта Россия 69222858 граждандар ыктыымы ыллылар.

1993 СЫЛ МУУС УСТАР 25 КҮНҮГЭР БУОЛБУТ БҮТҮН РОССИЯТААҔЫ РЕФЕРЕНДУМ ТҮМҮКТЭРИН ТУҢУНАН КИИН КОМИССИЯ ИЙТИННЭРИИТЭ

Бүтүн Россиятаагы референдум Киин комиссията ыам ыйын 5 күнүгэр уонкуртаагы комиссиялар бэртотукулларыгар олохуран, бэйэтин муньаһар референдум түмүгүн таһаарда:

Референдумга ыктытар бырааптаах граждандар уопсай ахсааннара—107310374.

Куластааһынга бюллетеннары ылбыт граждандар ахсааннара—69222858.

«Российской Федерация Президент В. Н. Ельцин өйүүгүн дуо?» дьин бастагы ыктыыга референдум түмүгэ:

1. Куластааһынга ыктыыбыт граждандар ахсааннара—68869947.

Референдумга ыктытар бырааптаах граждандар ахсааннарыгар бырыһыана—64,2.

2. «Соп» дьин эппиэттээбит граждандар ахсааннара—40405811.

Куластааһынга ыктыымы ылбыт граждандар ахсааннарыгар бырыһыана—58,7.

3. «Суох» дьин эппиэттээбит граждандар ахсааннара—26995268.

Куластааһынга ыктыымы ылбыт граждандар ахсааннарыгар бырыһыана—39,2.

4. Дьинэ суоһунан аабыллыбыт бюллетеннар ахсааннара—1468868.

«1992 сылтан Российской Федерация Президент уонна Российской Федерация Правительствота ыктытар социальнай политикаларын өйүүгүн дуо?» дьин иккис ыктыыга референдум түмүгэ:

1. Куластааһынга ыктыыбыт граждандар ахсааннара—68759866.

Референдумга ыктытар бырааптаах граждандар ахсааннарыгар бырыһыана—64,1.

2. «Соп» дьин эппиэттээбит граждандар ахсааннара—36476202.

Куластааһынга ыктыымы ылбыт граждандар ахсааннарыгар бырыһыана—53,0.

3. «Суох» дьин эппиэттээбит граждандар ахсааннара—30640781.

Куластааһынга ыктыымы ылбыт граждандар ахсааннарыгар бырыһыана—44,6.

4. Дьинэ суоһунан аабыллыбыт бюллетеннар ахсааннара—1642883.

«Российской Федерация Президентин бэлдьэбун иннинэ быыбардыыр наадалааһынан ааҕаһын дуо?» дьин үһсү ыктыыга референдум түмүгэ:

1. Куластааһынга ыктыымы ылбыт граждандар ахсааннара—68762529.

Референдумга ыктытар бырааптаах граждандар ахсааннарыгар бырыһыана—64,1.

2. «Соп» дьин эппиэттээбит граждандар ахсааннара—34027310.

Референдумга ыктытар бырааптаах граждандар ахсааннарыгар бырыһыана—31,7.

3. «Суох» дьин эппиэттээбит граждандар ахсааннара—32418972.

Референдумга ыктытар бырааптаах граждандар ахсааннарыгар бырыһыана—30,2.

4. Дьинэ суоһунан аабыллыбыт бюллетеннар ахсааннара—2316247.

«Российской Федерация народнай депутаттары бэлдьэбун иннинэ быыбардыыр наадалааһынан ааҕаһын дуо?» дьин төрдүс ыктыыга референдум түмүгэ:

1. Куластааһынга ыктыымы ылбыт граждандар ахсааннара—68832060.

Референдумга ыктытар бырааптаах граждандар ахсааннарыгар бырыһыана—64,1.

2. «Соп» дьин эппиэттээбит граждандар ахсааннара—46232197.

Референдумга ыктытар бырааптаах граждандар ахсааннарыгар бырыһыана—43,1.

3. «Суох» дьин эппиэттээбит граждандар ахсааннара—20712605.

Референдумга ыктытар бырааптаах граждандар ахсааннарыгар бырыһыана—19,3.

4. Дьинэ суоһунан аабыллыбыт бюллетеннар ахсааннара—1887258.

Ити дааннайдарга олохуран уонна «РСФСР референдумун туһунан» РСФСР Союзунун 35 ыстатыйатыгар сөп түбэһиннэрэн, Киин комиссия быһаарда:

1. Бүтүн Россиятаагы референдум 1993 сый муус устар 25 күнүгэр буолла.

2. Бастагы уонна иккис ыктыыларга референдумга ыктыымы ылбыт граждандар улахан өртүлэрэ куластааһыннан, быһаарым ылынына.

3. Үһсү уонна төрдүс ыктыыларга референдумга ыктытар бырааптаах граждандар аңардыртан итэҕэһэ куластааһыннан, быһаарым ылыллыбата.

Бүтүн Россиятаагы референдум Киин комиссията.

НОРУОТ КҮҮЛЭНЭ ЫҢҢЫЛАР

Ыам ыйын 22 күнүгэр Чурапчы сэлэнньэтинер Дотордохуу Алаһыгар «Дорообо, күөх сайын!» дьин норуот куулэһэ ыктылар. 11 чаастан саҕалаар.

ПРОГРАММАТА

— бырааһынньыгы үөрүүлээхтик аһыт;
— дьинэ сэрэгинер кууэ-
торини эһэрдэ концерт;
— күнүс 1 чаастан 2
чааста диэри тэриятэлэ-
ринэн түһүлгөнөн аһа-
һын;

— сахалыы сиргэ-туом-
на олохурут илэ түһү-
мэхтөөх «Ибукулай ык-
тытарын күрөхтөрө»;
— национальнай тигиһи
көрүүтэ ыраа оодуттан
иһэрдэһиһигэр диэри саве-
тарияан конкурс.

Тэриятэлэр лэвизиина-
ры күэртэтиилэрэ, нацио-
нальнай танаастаһылара,
массабастара ирдэтиллэр.
Атам тутуу 10 чаастан
саҕалаар.

Чурапчы сэлэнньэтин
дьаһалтата.

БАРЫ—ЫРААҔЫРДЫ СУБУОТУННУГАР!

Ыам ыйын 20 күнүгэр Чурапчы сэлэнньэтин, бөлүөлөтөр территорияларын ырааһырдыаһа массабай субуотуннуукары ыктыы биллэриллэр. Чурапчы сэлэнньэтин, нэһиллэһитэр дьаһалтала, сельсоветтар, тэриятэлэр салайааччылары оһору тэрэ-
бинээхтик ыктыыга бары дьаһаллары аһаахтаах-
тар.

Санитарнай экологическай штаб.

1991 с. атырдьах ыйын
19—21 күннэригэр де-
мократияны, Конститу-
цияны тутулу көмүскэ-
һинэһэ граждандаркай нэ-
һинэ толорбутун, демокра-
тической уларыта тутуу-
лары олоххо иллэриниэ.

ЭБЭРДЭЛИНИВИТ!

норуоттар икки ардылары-
гар дотордохууну, бииргэ
үлэһэһинэ бөһөргөтүүтэ
улахан кыһаһын иһин
маһы таһастылар комбинат
директора Андрей Павло-

КЫСТЫК БЫСТА-БЫСТА САЛҔАНАН...

Оройуон хаһаайыстыба-
ларыгар быһылты кыс-
тык, кырдык даһаны, ык-
рахан аһааһынан буол-
ла «Мугудай» ематы за-
водун Төлөйдөөгү отделе-
нистыгар ыам ыйын 12
күнүгэрэ туругунан ма-
ныкка уонна судан сүө-
һүгэ саамай ыраа нурма-
нан 2-3 эрэ күн салбаан-
нар оттоох хаалбыттара.
Сүөһү үлэһиттэрэ да, ур-
авляһыдай а. т. Н. Е.
Александров да аталла-
ринэн иһчэрэи түрбэрэ
быстыбатынан өссө батча-
да тийэн кэлбиттэригэр
байылаба курдук буолбут.
Сүөһүлэри кэм хара сир-
гэ үктэһинэрдэхтэрэ дин.
Күһүн илэһиһэ иһиринтэ
бөлөлөртөр 500-ка тоһа
оттоохторо үһү, онтон аты-
һын атыһынан буһуһу-
тар. Кинилэр сылгы
айаһыттан чорботунар са-
нааһаахтара туолбатах.
Онон от атыһытар орос-
нуоту көрсүбүттэр.

Өлүөхүмэ оройуонун
«Димитровскай» совхозун
Кэчэһиттэн 30, Хөрөөтүт-
тан 20 тоһа оту атыһа-
һан тийбүттэр. Онтула-
ра 1-дүн тоһаһын бэйэ-
түрүр сыһыта 100 түү-
түһ, солж, тэһиһиһит. Ону
таһынан Таатта Чычыма-
һытан 40. Одуулуун
«Бурдук» баһынай хаһа-
айыстыбатытан 20-ка тоһа-
һын атыһаһыттар. Ити
икки чугас сирдэр буолан-
нар сөһгө улахан орос-
куота суох көстүбүтүгэр
үөрэллэр. Амурскай уба-
лаһтан кэллэхтэрэ отто-
100 тоһаһын ыһаахтаах-
тырыттан 49 эрэ тоһаһын
ыһаа хаалбыттэр. Аны
хардыта көһөһиниһин
Толоон коллективнай ха-
һаайыстыбатыгар күһүн
тоһаһын тоһаһа 30 тоһа-
һа эһиһи биирбиттэр. Ону
кэллэн отторо умай-
быһынан тумудуһтанан ак-
каастаан көһөһиттэр. Онон
хаарга хаамтарбыттэр,
сиккэ сүөлэһиттэр.
Балдыһтар итин кэллэн
бөлөлөрө сөһиһүөхтэрэ
дьин эрөөһүт.

Итинниһи ороскуоту көр-
сөн туран быһыл 500-ка
ыһах сүөһүнү, ол иһиттэн
190 маһыһы, эһиэ 500-
ка сылгыны ыһаһыһыттар.
Кыстык ыйдарыгар, урук-
ку сыллар курдук да
буолбатар, сүөһү өлүүтэ
кыраһаан таһаарыллыбыт.
Билиһини туругунан 100-
ка ыһах төрөөбүт. Күһүгэ
каловыйуһан 7,5 центнер
үтүу ыһылар. Үлэһиттэр
этэллэринэн ити өссө ыһах
төрөөһүнү сүөһүтэр ыһы-
лар үһү. Сүөһүттэн боро-
дууһуһуһа ыһыһа 11
аһыһык единицата наада
буолуохтааһар. Билиһин
баһа-суоһа 2-3 аһыһык
единицатыгар туралларын
туһунан кыһаһа-аһаан
көһөһиттэр.

— Нэһиллэ хара сиргэ
үктэһиниһит, — диир сүөһү
инитиниһи биригэһиһэр
Н. Е. Максимов. — Хотон-
норбут туруһа сөһгө ку-
һаһаа суох, сиккэһиһи-
лэр, уутуһуһылар. Но-
һуом таһаарааччыттан ур-
та иһин үлэһин чэһчээр
механизация дьин суох.

С. АЛЕКСЕЕВ.

иһи Кытаһааһа орто ас-
куоһаһан директора Ва-
сильиһи Николаевич КОР-
КИНГА «Саһа Респу-
бликатын үтүөһүһү үчүтү-
һиһи аһа иһэһиһиһиһи.



(В. А. Сухомлинской «Учууталга сүүс субэ»
иниигэтигтэн 86-е субэни кылгатын көгүл тылбаа-
ны оҕордо Р. САВВИН).

